



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMJENO:	31. 10.	20 25. GOD.
11 KLASIFIKACIONI BROJ:	24-9/25-3	
VEZA:		
EPA:	699 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Br: 11-011/25-3539/6

31. oktobar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. oktobra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr BOJAN BOŽOVIĆ, ministar pravde i BLAGOJE GLEDOVIĆ, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravu pomoć u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III PRAVOSUDE	2. Krivično zakonodavstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravda, sloboda i bezbjednost	5. Oblast pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima 5.2 Pravosuda saradnja u krivičnim stvarima
Ključni termini - eurovok deskriptori	Uzajamna pravna pomoć, centralni organi i komunikacija, institucionalni mehanizmi, izvršenje strane sudske odluke, ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja, zajednički istražni timovi	

ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima (u daljem tekstu: međunarodna pravna pomoć).

Pružanje međunarodne pravne pomoći

Član 2

(1) Međunarodna pravna pomoć pruža se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

(2) Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, međunarodna pravna pomoć pruža se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost ili se može očekivati da bi strana država izvršila zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć domaćeg pravosudnog organa.

Oblici međunarodne pravne pomoći

Član 3

Međunarodna pravna pomoć obuhvata izručenje okrivljenih i osuđenih, ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja, izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima, obrazovanje zajedničkih istražnih timova, kao i druge oblike međunarodne pravne pomoći propisane ovim zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom.

Načelo dvostrukog kriminaliteta

Član 4

Međunarodna pravna pomoć se može pružiti ako je djelo zbog koga se traži pružanje pravne pomoći kažnjivo djelo i po domaćem zakonu i po zakonu strane države čiji je nadležni organ podnio zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć.

Povjerljivost i zaštita podataka

Član 5

(1) Ako nadležni organ države molilje zahtijeva povjerljivo postupanje, zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć može biti dostupan samo nadležnim organima koji po njemu postupaju i u mjeri neophodnoj za postupanje.

(2) Ako povjerljivost iz stava 1 ovog člana nije moguće obezbijediti, Ministarstvo, odnosno domaći pravosudni organ će o tome obavijestiti nadležni organ države molilje.

(3) Lični podaci dobijeni u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći su dostupni samo organima koji učestvuju u pružanju pravne pomoći i mogu se koristiti samo za potrebe postupka za koji su traženi, kao i drugih postupaka koji su povezani sa tim postupkom i ne mogu se ustupiti trećim stranama bez saglasnosti države molilje, odnosno zamoljene države koja je takve podatke stavila na raspolaganje.

Shodna primjena

Član 6

Ako nije drukčije određeno ovim zakonom, na postupak pružanja međunarodne pravne pomoći shodno se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 8

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **domaći pravosudni organ** je sud i državno tužilaštvo koji su zakonom određeni za pružanje međunarodne pravne pomoći;

2) **strani nadležni organ** je državni organ koji je prema propisima strane države nadležan za pružanje međunarodne pravne pomoći, odnosno sprovođenje određenih radnji u cilju pružanja međunarodne pravne pomoći;

3) **država molilja** je strana država čiji je nadležni organ uputio zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć;

4) **zamoljena država** je strana država kojoj se upućuje zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć;

5) **domaći zakon** je zakon Crne Gore.

II. NADLEŽNI ORGANI I NAČIN KOMUNIKACIJE

Nadležni organi i centralni organ komunikacije

Član 9

(1) Za poslove međunarodne pravne pomoći nadležni su domaći pravosudni organi.

(2) Pojedine radnje u postupku međunarodne pravne pomoći, u okviru svojih nadležnosti, vrše organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i drugi organi državne uprave, u skladu sa zakonom.

(3) Domaći pravosudni organ upućuje zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć stranim nadležnim organima i prima zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć stranih nadležnih organa preko centralnog organa komunikacije.

(4) Poslove centralnog organa komunikacije u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći vrši Ministarstvo.

(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, iz razloga cjelishodnosti i efikasnosti postupanja, poslove centralnog organa komunikacije za pojedine vrste, odnosno oblasti pravne pomoći može obavljati drugi domaći nadležni organ.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo dostavlja međunarodnoj organizaciji, odnosno njenom nadležnom tijelu podatke o određivanju centralnog organa komunikacije.

Dostavljanje u slučaju hitnosti i drugih opravdanih razloga

Član 10

U slučaju kad za to postoje razlozi hitnosti, drugi opravdani razlozi ili je predviđeno međunarodnim ugovorom, zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć može se dostavljati i primati diplomatskim putem, posredstvom Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL) i putem kanala komunikacije Agencije Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima (EUROJUST), u skladu sa međunarodnim standardima.

Neposredna saradnja

Član 11

(1) Domaći pravosudni organ može neposredno dostaviti stranom nadležnom organu i primiti od stranog nadležnog organa zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć, kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili kad postoji uzajamnost.

(2) Domaći pravosudni organ je dužan da vodi evidenciju o neposredno dostavljenim, odnosno primljenim zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć.

(3) Domaći pravosudni organ, na zahtjev Ministarstva, sačinjava i dostavlja izvještaj o neposredno dostavljenim, odnosno primljenim zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć.

Način dostavljanja

Član 12

(1) Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć može se podnijeti putem pošte, neposrednom predajom, elektronskim ili drugim putem koji omogućava utvrđivanje vjerodostojnosti pošiljaoca i zahtjeva.

(2) Domaći pravosudni organ u svakom trenutku može zatražiti dostavljanje izvornika, odnosno ovjerene kopije zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć ili dokumentacije dostavljene uz taj zahtjev.

Zamolnica

Član 13

(1) Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć podnosi se u formi zamolnice, odnosno drugog odgovarajućeg akta.

(2) Ako međunarodnim ugovorom ili ovim zakonom nije drukčije propisano, potpisana i ovjerena zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć sadrži:

- 1) naziv i sjedište organa koji je uputio zamolnicu;
 - 2) naziv organa kome se zamolnica upućuje, a ako nije poznat njegov tačan naziv, naznaku "nadležni pravosudni organ", uz naziv države čiji je to organ;
 - 3) pravni osnov za pružanje međunarodne pravne pomoći;
 - 4) oblik međunarodne pravne pomoći koja se traži i razlog zamolnice;
 - 5) pravnu kvalifikaciju krivičnog djela i njegov kratak činjenični opis, odnosno kratak činjenični opis kažnjivog djela, osim ako se zamolnica odnosi na dostavu, odnosno uručenje pismena;
 - 6) državljanstvo i druge lične podatke lica u odnosu na koje se traži međunarodna pravna pomoć i njegov položaj u postupku;
 - 7) vrstu sudskog pismena, u slučaju njegove dostave.
- (3) Pored podataka iz stava 2 ovog člana, domaći pravosudni organ može tražiti dodatna obavještenja i akte koji su potrebni za postupanje po zamolnici.
- (4) Ako međunarodnim ugovorom ili ovim zakonom nije drukčije propisano, uz zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć domaćeg pravosudnog organa, odnosno stranog nadležnog organa prilaže se prevod zamolnice na jeziku države kojoj se zamolnica upućuje ili na jednom od službenih jezika Savjeta Evrope, ako to prihvata zamoljena država.
- (5) Odgovori na zamolnice stranih nadležnih organa se, po pravilu, ne prevode.

III. IZRUČENJE OKRIVLJENIH I OSUĐENIH

Hitnost postupanja u postupcima izručenja

Član 14

(1) Postupak izručenja okrivljenih i osuđenih je hitne prirode.

(2) Organi koji učestvuju u postupku izručenja okrivljenih i osuđenih, odnosno donose odluke u vezi sa tim postupkom dužni su da postupaju sa posebnom hitnošću.

Traženje izručenja

Član 15

Izručenje okrivljenih i osuđenih se traži i vrši u skladu sa ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno

Uslovi za izručenje

Član 16

Uslovi za izručenje po zahtjevu za izručenje države molilje su da:

- 1) lice čije se izručenje traži nije crnogorski državljanin;
- 2) djelo zbog kojeg se traži izručenje nije učinjeno na teritoriji Crne Gore, protiv nje ili njenog državljanina;
- 3) je djelo zbog kojeg se traži izručenje krivično djelo i po domaćem zakonu i po zakonu države u kojoj je učinjeno;
- 4) po domaćem zakonu, odnosno po zakonu države molilje nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili zastarjelost izvršenja kazne prije nego što je lice čije se izručenje traži pritvoreno ili kao okrivljeni ispitano;
- 5) lice čije se izručenje traži nije zbog istog djela od domaćeg suda već osuđeno ili da za isto djelo nije od domaćeg suda pravosnažno oslobođeno, osim ako se steknu uslovi za ponavljanje krivičnog postupka predviđeni Zakonikom o krivičnom postupku ili da protiv tog lica nije u Crnoj Gori, zbog istog djela učinjenog prema Crnoj Gori ili crnogorskom državljaninu, pokrenut krivični postupak, a ako je pokrenut postupak zbog djela učinjenog prema crnogorskom državljaninu, da je položeno obezbjeđenje za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenog;
- 6) je utvrđen identitet lica čije se izručenje traži;
- 7) država molilja navede činjenice i dokaze za postojanje osnovane sumnje da je lice čije se izručenje traži učinilo krivično djelo ili da postoji pravosnažna sudska odluka.

Slučajevi kad izručenje nije dozvoljeno, odnosno kad je dozvoljeno pod određenim uslovima

Član 17

- (1) Nije dozvoljeno izručenje okrivljenih i osuđenih zbog političkog krivičnog djela, djela povezanog sa političkim krivičnim djelom ili vojnog krivičnog djela u smislu Evropske konvencije o ekstradiciji (u daljem tekstu: politička i vojna krivična djela).
- (2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i terorizma.
- (3) Nije dozvoljeno izručenje okrivljenog u cilju vođenja postupka zbog krivičnog djela za koje je domaćim zakonom i zakonom države molilje propisana kazna zatvora u trajanju do jedne godine ili novčana kazna.
- (4) Ako se traži izručenje osuđenog radi izdržavanja kazne, nije dozvoljeno njegovo izručenje ako je trajanje izrečene kazne zatvora ili njenog neizdržanog dijela do četiri mjeseca.
- (5) Ako se zahtjev za izručenje odnosi na okrivljenog ili osuđenog zbog različitih krivičnih djela, od kojih su se za jedno krivično djelo stekli uslovi za izručenje u smislu st. 3 i 4 ovog člana, izručenje se može dozvoliti i zbog krivičnih djela za koja se ti uslovi nijesu stekli.
- (6) Ako je prema zakonu države molilje propisana smrtna kazna za djelo zbog kojeg se traži izručenje, izručenje se može odobriti samo ako ta država pruži garancije da smrtna kazna neće biti izrečena, odnosno izvršena.

Zahtjev za izručenje

Član 18

- (1) Postupak za izručenje okrivljenog ili osuđenog pokreće se na osnovu zahtjeva za izručenje države molilje, odnosno na osnovu raspisane međunarodne potjernice.
- (2) Zahtjev za izručenje podnosi se Ministarstvu.
- (3) Uz zahtjev za izručenje prilažu se:
 - 1) podaci za utvrđivanje identiteta okrivljenog, odnosno osuđenog (tačan opis, fotografije, otisci prstiju i sl);
 - 2) uvjerenje ili drugi podaci o državljanstvu lica čije se izručenje traži.
 - 3) optužnica, presuda ili odluka o pritvoru, odnosno drugi akt koji odgovara optužnici, presudi ili odluci o pritvoru, koji sadrži ime i prezime lica čije se izručenje traži i druge podatke potrebne za utvrđivanje identiteta, opis djela, naziv krivičnog djela i dokaze za osnovanu sumnju;

4) izvod iz teksta krivičnog zakona države molilje koji treba primijeniti ili je primijenjen prema okrivljenom zbog djela povodom koga se traži izručenje, a ako je djelo izvršeno na teritoriji treće države, prilaže se i izvod iz teksta krivičnog zakona te države.

(4) Ako su podaci i isprave iz stava 3 ovog člana dostavljeni na stranom jeziku, mora se priložiti i ovjeren prevod na crnogorskom jeziku.

(5) Ako je to potrebno za postupanje po zahtjevu za izručenje, od države molilje mogu se zatražiti i drugi podaci, odnosno dokumenta.

Postupak pred sudom

Član 19

(1) Ministarstvo dostavlja zahtjev za izručenje sudiji za istragu nadležnog suda.

(2) Ako se ne zna prebivalište ili boravište lica čije se izručenje traži, ustanoviće se njegovo prebivalište ili boravište preko organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

(3) Sudija za istragu će izdati naredbu za dovođenje lica čije se izručenje traži.

(4) Naredbu iz stava 3 ovog člana izvršava organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: policija).

(5) Sudija za istragu će licu čije se izručenje traži, kad ustanovi njegov identitet, bez odlaganja, saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvati ga da iznese svoju odbranu.

(6) Lice čije se izručenje traži, sudija za istragu će, bez odlaganja, obavijestiti o mogućnosti pojednostavljenog izručenja u skladu sa članom 29 ovog zakona.

(7) Sudija za istragu je dužan da odmah saopšti licu čije se izručenje traži da može uzeti branioca ili će mu postaviti branioca po službenoj dužnosti ako je u pitanju krivično djelo za koje je odbrana po Zakoniku o krivičnom postupku obavezna.

(8) O ispitivanju i odbrani lica čije se izručenje traži sastaviće se zapisnik.

(9) Po pribavljenom izjašnjenju nadležnog državnog tužioca i saslušanju branioca, sudija za istragu će, po potrebi, sprovesti i druge radnje radi utvrđivanja da li postoje uslovi za izručenje, odnosno za predaju predmeta na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo, ako su ti predmeti oduzeti od lica čije se izručenje traži.

(10) Po sprovođenju radnji iz stava 9 ovog člana sudija za istragu će spise predmeta sa svojim mišljenjem dostaviti nadležnom vijeću.

(11) Ako je protiv lica čije se izručenje traži kod domaćeg pravosudnog organa u toku krivični postupak zbog istog ili drugog krivičnog djela, sudija za istragu će to naznačiti u spisima predmeta.

Određivanje pritvora u cilju izručenja

Član 20

(1) Sudija za istragu će donijeti rješenje o određivanju pritvora u cilju izručenja ako postoji opasnost da će to lice da izbjegne postupak izručenja ili ako postoje drugi razlozi iz Zakonika o krivičnom postupku, odnosno preduzeće druge mjere za obezbjeđenje njegovog prisustva, osim ako je iz raspoloživih podataka ili dokumentacije očigledno da nijesu ispunjeni uslovi za izručenje.

(2) Pritvor u cilju izručenja može se odrediti i prije prijema zahtjeva za izručenje od strane države molilje, ako ona to zahtijeva ili ako postoji osnovana sumnja da je lice čije se izručenje traži učinilo krivično djelo za koje može biti izručeno državi molilji.

(3) Lice čije se izručenje traži će biti pušteno na slobodu ako zahtjev za izručenje ne bude podniet u roku od 18 dana od dana pritvaranja, odnosno 40 dana od dana pritvaranja ako država molilja zatraži produženje roka za dostavljanje zahtjeva.

(4) Izuzetno, ako za to postoje opravdani razlozi, sudija za istragu može, na zahtjev države molilje, produžiti trajanje pritvora za još najviše 30 dana.

(5) O određivanju pritvora i rokovima koje je odredio sudija za istragu u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana Ministarstvo, bez odlaganja, obavještava državu molilju.

(6) Pritvor u cilju izručenja ostaje na snazi tokom cijelog postupka izručenja do isteka roka za izvršenje rješenja iz člana 24 stav 1 ovog zakona, odnosno predaje državi molilji lica čije je izručenje dozvoljeno.

(7) U toku trajanja postupka izručenja sud ispituje postojanje razloga za određivanje pritvora.

Donošenje odluke o ispunjenosti uslova za izručenje

Član 21

Vijeće nadležnog suda, nakon razmatranja spisa predmeta, u roku od osam dana od dana dostavljanja spisa donijeće odluku o ispunjenosti uslova za izručenje.

Rješenje kojim se odbija izručenje

Član 22

(1) Ako vijeće nadležnog suda nađe da nijesu ispunjeni uslovi za izručenje propisani ovim zakonom, donijeće rješenje kojim se zahtjev za izručenje odbija.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sud će, po službenoj dužnosti, dostaviti neposredno višem sudu, koji može, po pribavljenom izjašnjenju nadležnog državnog tužioca, potvrditi, ukinuti ili preinačiti rješenje.

(3) Ako se lice čije se izručenje traži nalazi u pritvoru, vijeće nadležnog suda može odlučiti da ostane u pritvoru do pravosnažnosti rješenja o odbijanju njegovog izručenja.

(4) Pravosnažno rješenje kojim se izručenje odbija dostavlja se Ministarstvu, koje će o tome obavijestiti državu molilju.

Rješenje kojim se utvđuje ispunjenost uslova za izručenje

Član 23

(1) Ako vijeće nadležnog suda nađe da su ispunjeni uslovi za izručenje propisani ovim zakonom, utvrdiće to rješenjem.

(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana lice čije se izručenje traži ima pravo žalbe, u roku od tri dana od dana prijema rješenja, neposredno višem sudu.

(3) Sud iz stava 2 ovog člana dužan je da donese odluku po žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

(4) Sud iz stava 2 ovog člana može rješenje iz stava 1 ovog člana ukinuti samo jednom i vratiti predmet na ponovno odlučivanje.

(5) Nakon što rješenje iz stava 1 ovog člana postane pravosnažno, predmet se dostavlja ministru za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar), radi odlučivanja o izručenju.

Odlučivanje ministra

Član 24

(1) U slučaju iz člana 23 ovog zakona ministar, nakon razmatranja spisa predmeta, donosi rješenje kojim izručenje dozvoljava ili ne dozvoljava.

(2) Ministar može, kad dozvoli izručenje, donijeti rješenje da se izručenje odloži iz razloga što je zbog drugog krivičnog djela u Crnoj Gori u toku krivični postupak protiv lica čije se izručenje traži ili što se to lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori.

(3) Ministar može odložiti donošenje rješenja o izručenju dok traje postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, osim u slučajevima kad postupak ne sprečava izvršenje.

(4) Ministar neće dozvoliti izručenje lica koje u Crnoj Gori uživa međunarodnu zaštitu ili kad se može opravdano pretpostaviti da bi lice čije se izručenje traži u slučaju izručenja bilo izloženo progonu ili kažnjavanju zbog svoje rase, vjere, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog svojih političkih uvjerenja ili bi njegov položaj bio otežan zbog nekog od tih razloga.

(5) Ministar neće dozvoliti izručenje ako je na teritoriji države molilje ratno ili vanredno stanje ili se odvijaju oružani sukobi, odnosno postoje drugi razlozi ili okolnosti zbog kojih se može opravdano pretpostaviti da bi licu čije se izručenje traži bio ugrožen život, odnosno lična sigurnost i bezbjednost.

(6) Ministar neće dozvoliti izručenje ako u krivičnom postupku koji je prethodio izručenju licu čije se izručenje traži nije bilo omogućeno da ima branioca.

(7) Rješenje iz stava 1 ovog člana je izvršno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Primjena načela specijalnosti

Član 25

(1) Kad se dozvoli izručenje, lice čije je izručenje dozvoljeno ne može se goniti za drugo, prije izručenja učinjeno krivično djelo, prema tom licu ne može se izvršiti kazna za drugo, prije izručenja učinjeno krivično djelo, niti se to lice može izručiti trećoj državi za krivično djelo učinjeno prije izručenja, bez saglasnosti nadležnog organa Crne Gore.

(2) Saglasnost iz stava 1 ovog člana nije potrebna ako je lice čije je izručenje dozvoljeno, tokom postupka za izručenje pred sudijom za istragu dalo izjavu da se ne protivi krivičnom gonjenju, izvršenju kazne, primjeni teže kazne ili izručenju trećoj državi za drugo, prije izručenja učinjeno krivično djelo (u daljem tekstu: izjava o odricanju).

(3) Izjava o odricanju daje se na zapisnik pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, na način koji garantuje da je lice čije se izručenje traži tu izjavu dalo dobrovoljno i bilo svjesno njenih posljedica, i ne može se opozvati.

(4) Ograničenje iz stava 1 ovog člana ili izjava o odricanju navodi se u rješenju kojim se dozvoljava izručenje.

(5) Ograničenje iz stava 1 ovog člana neće se primijeniti ako izručeno lice, iako je imalo mogućnosti, nije napustilo teritoriju države molilje kojoj je bilo izručeno u roku od 30 dana od dana konačnog puštanja na slobodu ili se, nakon napuštanja, ponovo vratilo na teritoriju države molilje.

Dostavljanje rješenja o izručenju

Član 26

(1) O rješenju kojim je odlučeno po zahtjevu za izručenje obavijestiće se država molilja.

(2) Rješenje kojim se dozvoljava izručenje dostaviće se policiji koja će sa nadležnim organom države molilje dogovoriti datum, mjesto i vrijeme predaje lica čije je izručenje dozvoljeno.

(3) Rješenje o izručenju koje je donio ministar dostavlja se nadležnom sudu.

Predaja lica

Član 27

(1) Država molilja će preuzeti lice čije je izručenje dozvoljeno u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja o izručenju.

(2) Ako država molilja ne preuzme lice čije je izručenje dozvoljeno u roku od 15 dana od dana utvrđenog za predaju u skladu sa članom 26 stav 2 ovog zakona, to lice će se pustiti na slobodu.

(3) Rok iz stava 2 ovog člana može biti produžen najviše do 30 dana od dana utvrđenog za predaju, na obrazložen i opravdan zahtjev države molilje.

(4) Ako se po isteku rokova iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne izvrši preuzimanje, lice čije je izručenje dozvoljeno će biti odmah pušteno na slobodu, a ministar može da odbije ponovni zahtjev za izručenje zbog istog krivičnog djela.

(5) O datumu i vremenu predaje lica čije je izručenje dozvoljeno i isteku rokova za predaju policija blagovremeno obavještava nadležni sud.

(6) Nakon izvršenja rješenja o izručenju, policija obavještava Ministarstvo o datumu i vremenu izvršenja, odnosno predaje državi molilji lica čije izručenje je dozvoljeno.

Zahtjevi za izručenje od strane više država

Član 28

(1) Ako izručenje istog lica traži više država zbog istog ili različitih krivičnih djela, prilikom odlučivanja o izručenju, uzeće se u obzir težina krivičnih djela, mjesto izvršenja,

redosljed podnošenja zahtjeva za izručenje, državljanstvo traženog lica, mogućnost daljeg izručenja drugoj državi, kao i druge okolnosti.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, sud će rješenjem utvrditi ispunjenost pretpostavki za izručenje u odnosu na svaki zahtjev za izručenje pojedinačno, nakon čega odluku o izručenju donosi ministar.

Pojednostavljeno izručenje

Član 29

(1) Lice čije se izručenje traži na osnovu međunarodne potjernice, odnosno zahtjeva za izručenje od strane samo jedne države i kad su ispunjeni uslovi za izručenje propisani ovim zakonom, može se izručiti po pojednostavljenom postupku, uz saglasnost tog lica.

(2) Lice koje je dalo saglasnost za izručenje po pojednostavljenom postupku može se, u istoj izjavi, izričito odreći prava na primjenu načela specijalnosti iz člana 25 ovog zakona.

(3) Saglasnost iz stava 1 ovog člana i odricanje iz stava 2 ovog člana unijeće se u zapisnik pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, na način koji garantuje da je lice čije se izručenje traži tu saglasnost dalo dobrovoljno i bilo svjesno njenih posljedica, i ne mogu se opozvati.

(4) O saglasnosti iz stava 1 ovog člana i odricanju iz stava 2 ovog člana država molilja će biti obaviještena u što kraćem roku, a sud može odlučiti da ta država nije obavezna da dostavi zahtjev za izručenje.

(5) Odluku o izručenju u pojednostavljenom postupku donosi nadležni sud, o čemu će, bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo koje će o tome obavijestiti državu molilju.

(6) Izručenje u pojednostavljenom postupku ima dejstvo izručenja u redovnom postupku.

(7) Sud može, kad dozvoli izručenje u pojednostavljenom postupku, donijeti rješenje da se izručenje odloži iz razloga što je zbog drugog krivičnog djela u Crnoj Gori u toku krivični postupak protiv lica koje je pristalo na pojednostavljeni postupak ili što se to lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori.

(8) Ako se izručenje istog lica traži od strane dvije ili više država, to lice se ne može izručiti po pojednostavljenom postupku.

Oduzimanje predmeta

Član 30

(1) Po zahtjevu države molilje nadležni sud će zaplijeniti i predati, u skladu sa domaćim zakonom, predmete koji mogu da posluže kao dokazni materijal ili koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

(2) Predmeti iz stava 1 ovog člana predaće se i ako se već odobreno izručenje ne može ostvariti zbog smrti ili bjekstva lica čije se izručenje traži.

(3) Ako predmeti iz stava 1 ovog člana podliježu zaplijeni ili oduzimanju na teritoriji Crne Gore, mogu se u vezi sa krivičnim postupkom koji je u toku, privremeno zadržati ili predati, uz uslov da budu vraćeni.

(4) Predmeti iz stava 1 ovog člana, na kojima postoje prava Crne Gore ili trećih lica, po završetku pretresa, će biti vraćeni Crnoj Gori u najkraćem mogućem roku.

Podnošenje zahtjeva za izručenje stranoj državi

Član 31

(1) Ako se protiv lica koje se nalazi u stranoj državi vodi u Crnoj Gori krivični postupak ili ako je licu koje se nalazi u stranoj državi nadležni sud u Crnoj Gori izrekao kaznu, ministar može podnijeti zahtjev za izručenje.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se zamoljenoj državi sa podacima i ispravama iz člana 18 stav 3 ovog zakona.

Upućivanje zahtjeva za određivanje privremenog pritvora stranoj državi

Član 32

(1) Kad postoji opasnost da će lice čije se izručenje traži pobjeći, odnosno postoje drugi opravdani razlozi, ministar može, prije podnošenja zahtjeva za izručenje u skladu sa članom 31 ovog zakona, tražiti od strane države da se protiv tog lica odredi privremeni pritvor u cilju izručenja ili preduzmu druge mjere radi sprečavanja njegovog bjekstva.

(2) U zahtjevu za određivanje privremenog pritvora posebno će se naznačiti podaci o identitetu lica čije se izručenje traži, naziv krivičnog djela zbog kojeg se izručenje traži, optužnica, presuda ili odluka o pritvoru, datum, mjesto i naziv organa koji je odredio pritvor, odnosno podaci o pravosnažnosti presude, kao i izjava da će se izručenje tražiti redovnim putem.

Ograničenja u pogledu primjene načela specijalnosti

Član 33

(1) Ako lice čije se izručenje traži bude izručeno, ne može se goniti za drugo, prije izručenja učinjeno djelo, prema tom licu ne može se izvršiti kazna za drugo, prije izručenja učinjeno krivično djelo, niti se to lice može izručiti trećoj državi za krivično djelo učinjeno prije izručenja, bez saglasnosti zamoljene države.

(2) Ograničenje iz stava 1 ovog člana neće se primijeniti ako izručeno lice, iako je imalo mogućnosti, nije napustilo teritoriju Crne Gore u roku od 30 dana od dana konačnog puštanja na slobodu ili se, nakon napuštanja, ponovo vratilo na teritoriju Crne Gore.

Uračunavanje vremena provedenog u pritvoru

Član 34

Ako je izručeno lice bilo pritvoreno u stranoj državi zbog krivičnog djela zbog koga je izručeno, vrijeme koje je provelo u pritvoru uračunaće se u kaznu zatvora.

Zahtjev za sprovođenje stranca preko teritorije Crne Gore radi izručenja

Član 35

(1) Ako izručenje traži strana država od druge strane države, a lice čije se izručenje traži bi se moralo sprovesti preko teritorije Crne Gore, sprovođenje može, po zahtjevu države molilje, dozvoliti ministar, pod uslovom da se ne radi o crnogorskom državljaninu i da se izručenje ne vrši zbog političkog ili vojnog krivičnog djela.

(2) Zahtjev za sprovođenje lica preko teritorije Crne Gore sadrži podatke i isprave iz člana 18 stav 3 ovog zakona.

(3) U slučaju sprovođenja lica preko teritorije Crne Gore vazdušnim saobraćajem, kad nije predviđeno slijetanje, nije potrebna dozvola iz stava 1 ovog člana.

(4) O sprovođenju iz stava 1 ovog člana država molilja će obavijestiti Ministarstvo.

(5) Obavještenje iz stava 4 ovog člana sadrži: ime i prezime lica koje se sprovodi preko teritorije Crne Gore, kojoj se državi izručuje, zbog kojeg krivičnog djela se izručenje vrši, vrijeme prelijetanja, kao i druge podatke.

IV. USTUPANJE I PREUZIMANJE KRIVIČNOG GONJENJA

Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi

Član 36

(1) Ako je na teritoriji Crne Gore krivično djelo učinio stranac koji ima prebivalište u stranoj državi, toj državi se mogu ustupiti krivični spisi radi krivičnog gonjenja i suđenja, ako se strana država tome ne protivi.

(2) Odluku o ustupanju krivičnog gonjenja donosi nadležni državni tužilac do potvrđivanja optužnice, odnosno ispitanog optužnog predloga od strane suda, a poslije potvrđivanja optužnice, odnosno ispitanog optužnog predloga od strane suda odluku o ustupanju krivičnog gonjenja donosi vijeće nadležnog suda.

(3) Ako je oštećeni crnogorski državljanin, ustupanje krivičnog gonjenja nije dozvoljeno ako se oštećeni tome protivi, osim ako je dato obezbjeđenje za ostvarivanje njegovog imovinskog zahtjeva.

(4) Nadležni sud ili državni tužilac zamolnicu za ustupanje krivičnog gonjenja sa odlukom o ustupanju krivičnog gonjenja i spisima predmeta dostavlja Ministarstvu.

(5) Ministarstvo zamolnicu za ustupanje krivičnog gonjenja dostavlja nadležnom organu zamoljene države.

Preuzimanje krivičnog gonjenja po zahtjevu strane države

Član 37

(1) Po zamolnici države molilje da nadležni organ u Crnoj Gori preuzme krivično gonjenje crnogorskog državljanina ili lica koje ima prebivalište u Crnoj Gori, zbog krivičnog djela učinjenog u stranoj državi, nadležni organ u Crnoj Gori može preuzeti krivično gonjenje.

(2) Zamolnica iz stava 1 ovog člana upućuje se sa spisima nadležnom državnom tužilaštvu na čijem području to lice ima prebivalište.

(3) Ako je nadležnom organu države molilje podnesen imovinskopравни zahtjev, postupiće se kao da je taj zahtjev podnesen nadležnom sudu.

(4) Odluku po zamolnici države molilje za preuzimanje krivičnog gonjenja donosi nadležno državno tužilaštvo.

(5) Odluka kojom se odbija preuzimanje krivičnog gonjenja mora biti obrazložena u pogledu razloga zbog kojih nije preuzeto krivično gonjenje.

(6) O odbijanju da se preuzme krivično gonjenje, kao i o pravosnažnoj odluci donesenoj u krivičnom postupku po zamolnici za preuzimanje krivičnog gonjenja, obavijestiće se država molilja.

(7) Ako je preuzeto krivično gonjenje po zamolnici iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se domaći zakon.

(8) Procesna radnja preduzeta prema propisima države molilje izjednačava se sa procesnom radnjom preduzetom prema propisima Crne Gore, osim ako to nije suprotno osnovnim načelima domaćeg pravnog poretka i međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

(9) Zakon strane države će se primijeniti u slučaju kad je on blaži za okrivljenog.

V. IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE U KRIVIČNIM STVARIMA

Postupak izvršenja strane sudske odluke

Član 38

(1) Nadležni sud u Crnoj Gori će, radi izvršenja strane sudske odluke u krivičnim stvarima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili ako postoji uzajamnost, donijeti odluku o izricanju krivične sankcije, odnosno odluku kojom se nalaže privremeno ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, u skladu sa domaćim zakonom.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana nadležni sud donosi odluku u vijeću sastavljenom od troje sudija, bez prisustva stranaka.

(3) Mjesna nadležnost suda određuje se prema posljednjem prebivalištu okrivljenog u Crnoj Gori, a ako okrivljeni nije imao prebivalište u Crnoj Gori, prema mjestu rođenja. Ako okrivljeni nije imao prebivalište, niti je rođen u Crnoj Gori, Vrhovni sud Crne Gore će odrediti jedan od stvarno nadležnih sudova pred kojim će se sprovesti postupak.

(4) U izreku odluke iz stava 2 ovog člana sud iz stava 1 ovog člana će unijeti potpunu izreku strane sudske odluke i naziv organa koji je donio odluku i odlučio po zahtjevu. U obrazloženju odluke izniće se razlozi kojima se sud rukovodio prilikom donošenja odluke i ukazati na razloge strane sudske odluke koju treba izvršiti.

(5) Protiv odluke iz stava 2 ovog člana žalbu mogu izjaviti državni tužilac i okrivljeni ili njegov branilac.

Pravila za izricanje krivične sankcije

Član 39

(1) Ako je strani sud izrekao krivičnu sankciju koja nije predviđena domaćim zakonom, nadležni sud u Crnoj Gori će izreći krivičnu sankciju koja je po vrsti i težini najpribližnija krivičnoj sankciji koju je izrekao strani sud.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, krivična sankcija ne smije biti stroža od krivične sankcije koju je izrekao strani sud.

Slučajevi kad se neće izvršiti strana sudska odluka

Član 40

Strana sudska odluka u krivičnim stvarima neće se izvršiti, ako je:

- 1) nastupila zastarjelost izvršenja po domaćem zakonu;
- 2) u skladu sa domaćim zakonom za vođenje krivičnog postupka nadležan i sud u Crnoj Gori, a postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje;
- 3) ta odluka donijeta u odsustvu okrivljenog, odnosno ako okrivljeni nije saslušan ili nije imao prilike da iznese svoju odbranu.

Amnestija, pomilovanje i uslovni otpust

Član 41

Odredbe domaćeg zakona o amnestiji, pomilovanju i uslovnom otpustu primjenjuju se i na lica kojima je stranom sudskom odlukom u krivičnim stvarima izrečena kazna zatvora ili mjera bezbjednosti.

Podnošenje zahtjeva za izvršenje sudske odluke

Član 42

(1) Ako je međunarodnim ugovorom predviđena mogućnost izvršenja odluke u krivičnim stvarima nadležnog organa Crne Gore ili ako postoji uzajamnost, nadležnim organima strane države može se uputiti zahtjev.

(2) Ako strani državljanin osuđen u Crnoj Gori podnese molbu ili nadležni organ ovlašten međunarodnim ugovorom podnese zahtjev nadležnom sudu u Crnoj Gori da osuđeni izdržava kaznu u svojoj državi, sud će postupiti u skladu sa međunarodnim ugovorom.

(3) Ako crnogorski državljanin koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u stranoj državi uputi molbu Ministarstvu ili nadležnom organu te države da bude premješten u Crnu Goru na dalje izdržavanje kazne zatvora, premještaj (transfer) se može izvršiti uz saglasnost ministra i nadležnog organa strane države u kojoj crnogorski državljanin izdržava kaznu, ako mu je preostalo da izdrži više od šest mjeseci kazne zatvora i ako postoji uzajamnost.

Sprovođenje stranca preko teritorije Crne Gore radi izvršenja kazne zatvora

Član 43

Na sprovođenje stranca preko teritorije Crne Gore za potrebe premještaja radi izvršenja kazne zatvora (transfer) primjenjuju se odredbe člana 35 ovog zakona.

VI. OBRAZOVANJE ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

Uslovi za obrazovanje

Član 44

Državno tužilaštvo Crne Gore može sa nadležnim organom jedne ili više stranih država obrazovati zajednički istražni tim (u daljem tekstu: tim), na ograničeni vremenski period, koji se uz uzajamnu saglasnost može produžiti, radi sprovođenja istrage na teritoriji jedne ili više država, a posebno u slučaju kad

1) postoji potreba za složenom i opsežnom istragom povezanom sa drugom državom ili više njih;

2) se u više država sprovode istrage čija priroda zahtijeva preduzimanje koordinisanih i usklađenih radnji tih država;

3) istražne radnje treba da se sprovedu naizmjenično u Crnoj Gori i jednoj ili više stranih država.

Zahtjev za obrazovanje

Član 45

(1) Zahtjev za obrazovanje tima Crnoj Gori može podnijeti bilo koja zainteresovana strana država.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana upućuje se vrhovnom državnom tužiocu.

(3) Kad Crna Gora zahtijeva obrazovanje tima, zahtjev upućuje vrhovni državni tužilac, na predlog državnog tužilaštva koje postupa u predmetu.

(4) Pored podataka iz člana 13 stav 2 ovog zakona, zahtjev iz st. 1 i 3 ovog člana treba da sadrži i predloge za članove tima iz države koja podnosi zahtjev za njegovo obrazovanje.

(5) Tim će se obrazovati u državi u kojoj se očekuje sprovođenje istražnih radnji.

(6) Tim se obrazuje sporazumom, koji u ime Crne Gore potpisuje vrhovni državni tužilac, o čemu obavještava Ministarstvo.

Sastav

Član 46

(1) Tim čine članovi koje određuju države koje potpisuju sporazum iz člana 45 stav 6 ovog zakona.

(2) Timom rukovodi rukovodilac tima, koji se određuje iz države u kojoj se sprovode istražne radnje.

(3) Države se prilikom potpisivanja sporazuma iz člana 45 stav 6 ovog zakona mogu dogovoriti da, pored članova tima i druga lica iz tih država učestvuju u akcijama tima, u skladu sa zakonom države iz koje su ta lica ili međunarodnim ugovorom.

(4) Lica iz stava 3 ovog člana neće imati prava koja imaju članovi tima, osim ako je to izričito određeno sporazumom iz člana 45 stav 6 ovog zakona.

(5) U toku preduzimanja radnji u Crnoj Gori u skladu sa sporazumom iz člana 45 stav 6 ovog zakona, strani članovi tima smatraće se službenim licima Crne Gore, u slučaju krivičnih djela učinjenih protiv njih ili krivičnih djela koja su oni učinili.

Način rada

Član 47

(1) Ako se istraga sprovodi u Crnoj Gori:

1) istražne radnje sprovode se u skladu sa domaćim zakonom;

2) rukovodilac tima je predstavnik državnog tužilaštva koje postupa u predmetu;

3) tim postupa po nalogima rukovodioca tima, a u skladu sa sporazumom iz člana 45 stav 6 ovog zakona;

4) Crna Gora obezbjeđuje uslove potrebne za rad tima na njenoj teritoriji.

(2) Rukovodilac tima može članovima tima odrediti zadatke za preduzimanje određenih istražnih radnji, u skladu sa domaćim zakonom i uz saglasnost domaćih nadležnih organa i nadležnih organa države iz koje je član tima kome se određuje zadatak.

(3) Ako je timu potrebna pravna pomoć od države koja nije učestvovala u obrazovanju tima, nadležni organi Crne Gore uputiće zamolnicu nadležnim organima te države, u skladu sa ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom.

(4) Informacije i dokazi pribavljeni na način iz stava 3 ovog člana mogu biti podijeljeni sa državama koje su potpisale sporazum iz člana 45 stav 6 ovog zakona, samo uz saglasnost zamoljene države.

(5) Članovi tima iz stranih država (u daljem tekstu: strani član tima) imaju pravo da prisustvuju sprovođenju istrage na teritoriji Crne Gore, ako rukovodilac tima, u skladu sa domaćim zakonom, ne odredi drukčije.

(6) Ako tim treba da sprovodi istražne radnje na teritoriji Crne Gore, članovi tima iz Crne Gore (u daljem tekstu: domaći član tima) mogu zatražiti od domaćih nadležnih organa da sprovedu te radnje, a te radnje će se sprovesti u skladu sa domaćim zakonom.

(7) Domaći član tima može, u skladu sa domaćim zakonom i u okviru svojih ovlašćenja, dostaviti timu informacije koje su mu dostupne u Crnoj Gori, u svrhu istrage koju tim sprovodi.

Korišćenje informacija dobijenih u toku rada

Član 48

Informacije do kojih članovi tima dolaze u toku rada tima, a koje nadležnim organima država koje su potpisale sporazum iz člana 45 stav 6 ovog zakona nijesu dostupne na drugi način, mogu se koristiti:

- 1) u svrhu za koju je obrazovan tim;
- 2) za otkrivanje, istragu ili krivično gonjenje drugih krivičnih djela, uz saglasnost države čijim su članovima tima informacije stavljene na raspolaganje, pri čemu se davanje saglasnosti može odbiti samo u slučajevima kad bi korišćenje tih informacija ugrozilo krivičnu istragu u toj državi ili ako se radi o informacijama zbog kojih bi ta država mogla odbiti pružanje pravne pomoći;
- 3) za sprečavanje neposrednog i ozbiljnog ugrožavanja javne bezbjednosti, a ako se kasnije pokrene krivična istraga informacije se mogu koristiti uz saglasnost iz tačke 2 ovog stava;
- 4) u druge svrhe, ako je to određeno sporazumom iz člana 45 stav 6 ovog zakona.

Odgovornost za štetu

Član 49

(1) Crna Gora odgovara za štetu nastalu na njenoj teritoriji, koju je prouzrokovao tim svojim nepravilnim ili nezakonskim radom.

(2) Ako je štetu prouzrokovao strani član tima, Crna Gora će zatražiti nadoknadu isplaćenog iznosa od države koja je odredila tog člana tima.

(3) Ako je strana država na čijoj je teritoriji djelovao tim nekom licu isplatila štetu nastalu zbog postupanja domaćeg člana tima, Crna Gora će toj državi nadoknaditi isplaćeni iznos.

VII. PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U DRUGIM OBLICIMA

Drugi oblici međunarodne pravne pomoći

Član 50

Drugi oblici međunarodne pravne pomoći su: dostavljanje akata, pisanih materijala i drugih predmeta u vezi sa krivičnim postupkom u državi molilji; međusobna razmjena informacija, kao i izvršenje pojedinih procesnih radnji; saslušanje okrivljenog, svjedoka i vještaka, uključujući saslušanje putem video i telefonske konferencijske veze, uviđaj, pretresanje lica, prostorija i pokretnih stvari uključujući računare, računarske sisteme i uređaje povezane sa računarskim sistemima, privremeno oduzimanje predmeta, mjere tajnog nadzora, dostavljanje bankarskih podataka, DNK analiza, privremena predaja lica lišenog slobode radi svjedočenja, dostavljanje podataka iz kaznene evidencije, podataka o osudi i druge procesne radnje.

Odlučivanje o dozvoljenosti i načinu izvršenja

Član 51

O dozvoljenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet zamolnice stranog nadležnog organa odlučuje nadležni sud, odnosno nadležno državno tužilaštvo, u skladu sa domaćim zakonom i međunarodnim ugovorom.

Razmjena informacija bez zamolnice (spontana razmjena)

Član 52

(1) Domaći nadležni organi mogu, ne utičući na sopstvene istrage ili postupke, bez prethodno upućene zamolnice, dostaviti stranim nadležnim organima i primiti od stranih nadležnih organa informacije i podatke koje se odnose na krivična djela, a do kojih su došli prilikom svojih istraga, ako smatraju da bi dostavljanje takvih informacija, odnosno podataka moglo biti od koristi za pokretanje istrage ili krivičnog postupka ili ako bi moglo dovesti do podnošenja zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć.

(2) Domaći nadležni organ koji dostavlja informacije i podatke u skladu sa stavom 1 ovog člana može zatražiti od stranog nadležnog organa obavještenje o radnjama preduzetim na osnovu dostavljenih podataka, a može odrediti i uslove pod kojim država može koristiti informacije i podatke kojim su joj dostavljeni.

(3) O dostavljenim i primljenim informacijama i podacima iz stava 1 ovog člana domaći nadležni organi su dužni da vode evidenciju.

Prisustvo stranog službenog lica

Član 53

(1) Po zamolnici stranog nadležnog organa domaći pravosudni organ može dozvoliti prisustvo stranog službenog lica i lica koje ima pravni interes za izvršenje radnje koja je tražena zamolnicom.

(2) U slučaju dozvole prisustva po zamolnici iz stava 1 ovog člana, domaći pravosudni organ dostaviće obavještenje stranom nadležnom organu o mjestu i vremenu izvršenja radnje koja je tražena zamolnicom.

Izjednačavanje procesnih radnji

Član 54

Procesna radnja koju je preduzeo strani nadležni organ u skladu sa svojim zakonom u krivičnom postupku biće izjednačena sa odgovarajućom procesnom radnjom koju preduzima domaći pravosudni organ, osim ako to nije u suprotnosti sa načelima domaćeg pravnog sistema i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Slučaj kad se neće pružiti međunarodna pravna pomoć

Član 55

Međunarodna pravna pomoć iz člana 50 ovog zakona neće se pružiti ako se zamolnica odnosi na vojno krivično djelo.

Osnov za odbijanje

Član 56

Međunarodna pravna pomoć iz člana 50 ovog zakona može da se odbije ako:

- 1) se zamolnica države molilje odnosi na politička krivična djela;
- 2) bi udovoljenje zamolnici države molilje moglo da povrijedi suverenitet, ustavno uređenje, bezbjednost ili druge bitne interese Crne Gore.

Odlaganje pružanja međunarodne pravne pomoći

Član 57

(1) Domaći pravosudni organ može da odloži pružanje međunarodne pravne pomoći iz člana 50 ovog zakona ako je to neophodno zbog krivičnog gonjenja ili vođenja krivičnog postupka koji je u toku pred domaćim pravosudnim organima, a koji je u vezi sa dostavljenom zamolnicom.

(2) Ako domaći pravosudni organ odloži pružanje međunarodne pravne pomoći, u skladu sa stavom 1 ovog člana, o tome će obavijestiti državu molilju, uz navođenje razloga za odlaganje.

Zabrane u odnosu na okrivljene, oštećene, svjedoke i vještake

Član 58

Lice koje u svojstvu okrivljenog, oštećenog, svjedoka ili vještaka, na poziv domaćeg pravosudnog organa dođe iz strane države, radi davanja iskaza u postupku povodom kojeg je poziv upućen, dok se nalazi na teritoriji Crne Gore ne može biti lišeno slobode, pritvoreno ili krivično gonjeno za ranije učinjeno krivično djelo.

Privremena predaja lica lišenog slobode

Član 59

(1) Lice koje je u Crnoj Gori lišeno slobode može kao svjedok, u cilju saslušanja, radi suočenja ili uviđaja, da bude privremeno predato državi molilji, po zamolnici njenog nadležnog organa, zbog postupka koji je u toj državi pokrenut, ako:

1) da izjavu u zapisnik kod nadležnog suda da je saglasno sa privremenom predajom;
2) zbog privremene predaje neće biti produženo trajanje lišenja slobode i da neće biti ugrožen krivični postupak koji se protiv tog lica vodi u Crnoj Gori;

3) za vrijeme privremene predaje neće biti kažnjeno ili mu neće biti izrečena neka druga sankcija;

4) je obezbijeđeno da će predato lice odmah poslije obavljene procesne radnje biti vraćeno u Crnu Goru.

(2) Država molilja je dužna da lice iz stava 1 ovog člana, bez odlaganja, odmah nakon obavljene procesne radnje vrati u Crnu Goru, a najkasnije u roku od 60 dana.

(3) Rješenje o privremenoj predaji donosi nadležni sud u vijeću sastavljenom od trojice sudija, a izvršava se u skladu sa članom 26 ovog zakona.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana lice čija se privremena predaja traži ima pravo žalbe nadležnom sudu, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

Dostavljanje podataka u vezi pojedinih krivičnih djela

Član 60

U slučaju kad se radi o krivičnim djelima falsifikovanja novca, pranja novca, neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, trgovine ljudima, kao i o drugim krivičnim djelima u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, organ pred kojim se vodi krivični postupak dužan je da, bez odlaganja, dostavi Međunarodnoj organizaciji kriminalističke policije (INTERPOL) podatke o krivičnim djelima i učiniocu, a prvostepeni sud i pravosnažnu presudu.

Pribavljanje propisa i obavještenja

Član 61

(1) Ministarstvo može, na zahtjev domaćih pravosudnih organa, od stranih nadležnih organa pribavljati tekstove propisa koji važe ili su važili u drugim državama, a po potrebi i obavještenja o određenom pravnom pitanju.

(2) Ministarstvo može, na zahtjev stranih nadležnih organa, dostaviti tekstove domaćih propisa ili obavještenja o određenom pravnom pitanju.

Pružanje međunarodne pravne pomoći međunarodnim tijelima

Član 62

Međunarodna pravna pomoć pruža se i na zahtjev Evropskog suda za ljudska prava, Evropskog suda pravde i Kancelarije javnog tužioca Evropske unije, u skladu sa ovim zakonom.

VIII. TROŠKOVI

Troškovi pružanja međunarodne pravne pomoći

Član 63

(1) Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, troškove pružanja međunarodne pravne pomoći, pod uslovom uzajamnosti, snosi zamoljena država, osim troškova:

- 1) vještačenja;
- 2) privremene predaje lica lišenog slobode radi saslušanja;
- 3) koji su vanredni i nesrazmjerno veliki.

(2) Troškove iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana snosi država molilja, a naknada troškova iz stava 1 tačka 3 ovog člana vrši se prema dogovoru države molilje i zamoljene države.

Pojedini troškovi u vezi sa izručenjem

Član 64

Troškove izručenja koji su nastali van teritorije Crne Gore, kao i troškove vraćanja predmeta iz člana 30 stav 4 ovog zakona snosi država molilja.

IX. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 65

Započeti postupci pružanja međunarodne pravne pomoći koji nijesu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni list CG“, br. 4/08, 36/13 i 67/19).

Prestanak važenja

Član 66

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni list CG“, br. 4/08, 36/13 i 67/19).

Stupanje na snagu

Član 67

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2025-2026 predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći je *lex specialis* koji predstavlja važan segment oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Iako je ova oblast u značajnoj mjeri regulisana bilateralnim ugovorima koje je Crna Gora potpisala sa drugim državama u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, te potvrđenim multilateralnim konvencijama, ovaj zakon predstavlja dio sveukupnog sistema međunarodne pravne pomoći na osnovu kojeg postupaju domaći pravosudni organi kako u pogledu traženja međunarodne pravne pomoći od inostranih zemalja za potrebe krivičnih postupaka odnosno predmeta, tako i u odnosu na pružanje pravne pomoći po zahtjevu stranih nadležnih organa. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima usvojen je 2008. godine, i do sada je bio predmet izmjena i dopuna koje su izvršene 2013. i 2019. godine. Sa tog aspekta, pored ostalog, nameće se potreba izrade inoviranog zakonskog rješenja koje treba da omogući efikasno postupanje nadležnih organa i da riješi probleme i izazove u praksi koji su identifikovani tokom višegodišnje primjene, u periodu od donošenja osnovnog zakona i njegovih izmjena, do danas.

Potreba za prilagođavanjem sistema međunarodne pravne pomoći savremenim izazovima, promjenama i dinamikom u ovoj oblasti na evropskom i međunarodnom nivou, kao i težnja ka modernizaciji pravnih instrumenata, uslovili su takođe donošenje ovog Zakona. Pored toga, primjena pojedinih važećih zakonskih rješenja u praksi je izazivala nedoumice i nejasnoće, pa se iz tih razloga javila potreba za preciziranjem i detaljnim regulisanjem odredbi koje se odnose na nadležnosti organa i procedure kod tih organa, kako bi se otklonili problemi primjene pojedinačnih instituta u praksi koje su od suštinskog značaja za efikasno postupanje nadležnih organa u okviru sistema međunarodne pravne pomoći.

U tom smislu, Zakon treba da postigne viši nivo usklađenosti sa opštim i ključnim instrumentima važećih konvencija Savjeta Evrope čija je Crna Gora potpisnica, a radi njihove efikasnije primjene, te međunarodnom praksom u pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Istovremeno, cilj unaprjeđenja zakona je da otkloni važne nedoumice i probleme u primjeni, kako odredbi samog zakona tako i mehanizama predviđenih međunarodnim ugovorima koji se takođe primjenjuju direktno s obzirom na činjenicu da su dio pravnog sistema.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima se ne vrši usklađivanje ove materije sa pravnom tekovinom Evropske unije, jer će se ovaj zakon, od dana članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, isključivo primjenjivati u saradnji sa „trećim državama“. U međuvremenu, kao i u dosadašnjem periodu, pravna pomoć sa državama Evropske unije se odvija na osnovu multilateralnih konvencija (u najvećoj mjeri Savjeta Evrope) kao i bilateralnim ugovorima u slučajevima gdje oni postoje sa pojedinačnim državama.

Pitanje usklađivanja sa pravnom tekovinom EU je predmet drugog zakona, Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije "Službeni list CG", br. 85/2018, na čijim izmjenama se takođe intenzivno radi kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost i postigao potreban nivo spremnosti u susret pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći se, radi efikasnije primjene pojedinih instituta, dalje usklađuje sa pojedinim rješenjima postojećih međunarodnih konvencija koje su u primjeni, uključujući Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima i Evropsku konvenciju o ekstradiciji, te odredbama Drugog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima. Istovremeno je postojala potreba da se sagledaju i ključni aspekti instrumenata kao što su Treći i Četvrti dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, te Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o računarskom kriminalu o unaprijedenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, koje instrumente je Crna Gora potpisala, a čije se potvrđivanje očekuje u narednom periodu.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Unaprijeđenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ima za cilj da ovaj propis bude značajan dio ukupne politike i sistema međunarodne pravne pomoći, koji će odgovoriti potrebama u današnjim međunarodnim okolnostima saradnje u krivičnim stvarima. Ovo posebno iz razloga pojave važnih operativnih instrumenata međunarodne saradnje u borbi protiv kriminala čiji sastavni dio je međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.

Kada su u pitanju novine, prije svega, kroz novo poglavlje „Nadležni organi i način komunikacije“, sistematizovane su i poboljšane odredbe koje se odnose na nadležne organe za pružanje međunarodne pravne pomoći, a regulisano i pitanje centralnog organa komunikacije te vođenje evidencije u slučaju nesporedne saradnje između domaćih pravosudnih organa i stranih nadležnih organa u kojoj ne učestvuje centralni organ komunikacije, odnosno Ministarstvo pravde. Takođe su dodatno precizirani načini prijema odnosno dostavljanja zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć, gdje se podrazumjeva mogućnost dostavljanja elektronskim putem što je u skladu sa međunarodnom praksom i konvencijama u ovoj oblasti.

Takođe, u pogledu novina, posebna pažnja posvećena je pitanju izručenja okrivljenih i osuđenih lica, odnosno ekstradicije u odnosu na ekstradicioni postupak koji se, pred nadležnim sudovima i Ministarstvom pravde sprovodi po zahtjevu stranih zemalja (tzv. pasivna ekstradicija). Zakon reguliše ključne aspekte ekstradicionog postupka pred

nadležnim sudovima sa ciljem definisanja rješenja koja će omogućiti skraćanje postupka odlučivanja i time njegovo ubrzanje i efektivnost. S tim u vezi, novim zakonom se, između ostalog, uvodi rok za odlučivanje vijeća prvostepenog suda u predmetu ekstradicije nakon dostavljanja spisa od strane sudije za istragu, kao i odredba da drugostepeni sud (neposredno viši sud) u postupku po žalbi može samo jednom ukinuti i vratiti na ponovno odlučivanje rješenje o izručenju nadležnog Višeg suda. Cilj ovih novina je da se postigne viši nivo efikasnosti samog postupka i njegovo kraće trajanje, a time i ukupno kraće trajanje ekstradicionog pritvora, što je u skladu sa međunarodnim standardima, kako u pogledu efikasnosti sprovođenja izručenja, tako i bolje zaštite ljudskih prava i sloboda.

U cilju postizanja efikasnosti, za razliku od postojećeg zakona, predlogom ovog zakona je predviđeno da pritvor u cilju izručenja određen od strane suda ostaje na snazi tokom cijelog postupka izručenja sve do momenta izvršenja pravosnažnog rješenja suda ili rješenja ministra pravde o izručenju, odnosno do predaje okrivljenog i njegovog preuzimanja od strane države molilje u situacijama kada je dozvoljeno izručenje. Na ovaj način će se obezbjeđiti adekvatno sprovođenje pravosnažnih i izvršnih odluka u ekstradicionom postupku i realizacija izručenja, a time obezbjeđenje poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza Crne Gore i evropskih i međunarodnih standarda u oblasti ekstradicije. Takođe je, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, propisana i mogućnost određivanja alternativnih mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog pod odgovarajućim uslovima koje cijeni sud u okviru svojih nadležnosti.

Predlogom zakona se dodatno regulišu slučajevi istovremenog postojanja zahtjeva dvije ili više država za izručenje istog lica, gdje su unaprijeđena rješenja radi jasnijeg i nedvosmislenog tumačenja i efikasnije primjene, u skladu sa praksom, konvencijskim standardima i relevantnim odlukama u okviru sudske prakse u predmetima izručenja.

Ovim zakonom je dodatno regulisano i pitanje primjene instituta pojednostavljenog izručenja odnosno skraćenog postupka, u skladu sa Trećim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, posebno u dijelu davanja saglasnosti od strane okrivljenog koji je subjekt ekstradicije te postupanja suda u tim situacijama. Dodatno, propisano je da sud u slučaju pojednostavljenog postupka može odložiti izručenje kada je u toku krivični postupak pred domaćim pravosudnim organom protiv lica koje je pristalo na pojednostavljeni postupak, ili usljed činjenice da se to lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori. Dodatno se unaprijeđuje regulisanje primjene načela specijalnosti u skladu sa Četvrtim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.

Zakonom se uvodi i novina kroz član 52 kojim se posebno izdvaja i propisuje spontana razmjena informacija odnosno podataka, čime se ovaj zakon usklađuje sa Drugim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o računarskom kriminalu i Drugim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, imajući u vidu da se primjena ovog instituta na globalnom nivou pokazala kao odlično sredstvo u prekograničnoj saradnji i borbi protiv najtežih oblika kriminala. Ovim se reguliše pitanje spontane razmjene podataka između nadležnih organa, odnosno jednostranog dostavljanja (bez zamolnice) ili prijema podataka i informacija za potrebe istraga odnosno krivičnog gonjenja u Crnoj Gori odnosno drugim državama, te se u tom smislu ostvaruje direktna saradnja između istražnih organa.

Pored navedenog ovaj zakon reguliše pitanja koja se odnose na postupak po molbi Crne Gore za izručenje iz druge države, sprovođenje stranaca preko teritorije Crne Gore, ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja, izvršenja stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima i premještaja (transfera), obrazovanja zajedničkih istražnih timova, te sadrži prelazne i završne odredbe.

Istovremeno je poboljšana struktura samog zakona, na način što je izvršena prekompozicija određenih odredbi zakona, a uvode se nova poglavlja i nazivi svih članova u zakonu. Na ovaj način je cilj da se obezbjedi lakše korišćenje teksta od strane sudija praktičara u nadležnim institucijama koji zakon svakodnevno primjenjuju u praksi. Dodatno, izvršeno je i terminološko usklađivanje teksta zakona u skladu sa sistemskim zakonima i terminologijom međunarodnih ugovora, gdje je za to postojala potreba.

Prelaznom i završnim odredbama je regulisano i pitanje započetih postupaka pružanja međunarodne pravne pomoći koji nisu završeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji će biti okončani po odredbama ranijeg zakona.

Na kraju, ovim zakonskim rješenjem postiže se i bolja funkcionalnost ukupnog sistema međunarodne pravne pomoći, čija je svrha, između ostalog, da doprinese efikasnosti pravosudnog i krivično-pravnog sistema, imajući u vidu da je međunarodna saradnja i međunarodna pravna pomoć u značajnom broju istraga i krivičnih postupaka od odlučujućeg značaja za donošenje zakonitih i blagovremenih odluka pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona. Takođe, ovaj propis je važan sa aspekta izvršavanja međunarodnih obaveza i međunarodne pravne saradnje nadležnih državnih institucija Crne Gore sa institucijama drugih zemalja, s obzirom da funkcionisanje u kontemporarnom sistemu međunarodne saradnje u krivičnim pitanjima zahtjeva prilagođavanje promijenjenim okolnostima koje iziskuju snažan i efikasan odgovor država na ozbiljne globalne izazove po pitanju adresiranja prijetnji od najtežih oblika organizovanog kriminala.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za implementaciju ovog propisa nisu potrebna dodatna finansijska sredstava iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Ne postoji potreba za donošenjem Zakona po hitnom postupku.



Ministarstvo
finansija

MINISTARSTVO PRAVDE				
02.10.2025.				
Služba	Redovni	Prijava	Prilog	Uputa
01-011/25-9619/5				

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-430/25-32233/2

Podgorica, 01.10.2025. godine

Za: MINISTARSTVO PRAVDE, Vuka Karadžića 3, Podgorica

gospodinu, mr Bojanu Božoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Veza: Vaš akt br. 01-011/25-9619/4 od 22.09.2025. godine

Poštovani gospodine Božoviću,

Povodom *Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal, utvrđeno je da se predloženi akt odnosi na prilagođavanje sistema međunarodne pravne pomoći savremenim izazovima, promjenama i dinamikom u ovoj oblasti na evropskom i međunarodnom nivou, kao i težnja ka modernizaciji pravnih instrumenata. Pored navedenog, nejasnoće i nedorečenosti u postojećim zakonskim odredbama, kao i neprecizna regulacija nadležnosti organa, proceduralnih pitanja i značajnih problema primjene u praksi pojedinačnih instituta, a koji su od suštinskog značaja za efikasno postupanje nadležnih organa u okviru sistema međunarodne pravne pomoći, predstavljaju dodatni razlog za donošenje predmetnog pravnog akta.

U tekstu Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Izveštaju o analizi uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju predmetnog Predloga nijesu potrebna izdvajanja dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da sprovođenjem Zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijska obaveza.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći je *lex specialis* koji predstavlja važan segment oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Iako je ova oblast u značajnoj mjeri regulisana bilateralnim ugovorima koje je Crna Gora potpisala sa drugim državama u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, te potvrđenim multilateralnim konvencijama, ovaj zakon predstavlja dio sveukupnog sistema međunarodne pravne pomoći na osnovu kojeg postupaju domaći pravosudni organi kako u pogledu traženja međunarodne pravne pomoći od inostranih zemalja za potrebe krivičnih postupaka odnosno predmeta, tako i u odnosu na pružanje pravne pomoći po zahtjevu stranih pravosudnih i nadležnih organa.

U tom smislu, Zakon treba da postigne viši nivo usklađenosti sa opštim i ključnim institutima prije svega konvencija Savjeta Evrope čija je Crna Gora potpisnica, a radi njihove efikasnije primjene, te međunarodnom praksom u pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Istovremeno, treba da otkloni važne nedoumice i probleme u primjeni, kako odredbi samog zakona tako i mehanizama predviđenih međunarodnim ugovorima koji se takođe primjenjuju direktno iz razloga što su dio pravnog sistema.

Ne postoje mehanizmi ili indikatori da se direktno odredi eventualno postojanje oštećenih subjekata.

Ovaj propis je važan sa aspekta izvršavanja međunarodnih obaveza i međunarodne pravne saradnje nadležnih državnih institucija Crne Gore sa institucijama drugih zemalja, s obzirom da funkcionisanje u kontemporarnom sistemu međunarodne saradnje u krivičnim pitanjima zahtjeva prilagođavanje promijenjenim okolnostima koje iziskuju snažan i efikasan odgovor država na ozbiljne globalne izazove po pitanju adresiranja prijetnji od najtežih oblika organizovanog kriminala.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Potreba za prilagođavanjem sistema međunarodne pravne pomoći savremenim izazovima, promjenama i dinamikom u ovoj oblasti na evropskom i međunarodnom nivou, kao i težnja ka modernizaciji pravnih instrumenata u ovoj oblasti, uslovili su takođe donošenje ovog Zakona. Pored toga, nejasnoće i nedorečenosti u postojećim zakonskim odredbama, kao i neprecizna regulacija nadležnosti organa, proceduralnih pitanja i značajnih problema primjene u praksi pojedinačnih instituta koji su od suštinskog značaja za efikasno postupanje nadležnih organa u okviru sistema međunarodne pravne pomoći, predstavljali su dodatni razlog za donošenje novog pravnog akta.

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost je da se omogući kontinuitet posvećenosti jačanju međunarodne saradnje, posebno u dijelu borbe protiv prekograničnog kriminala. Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima je jedan od važnih segmenata za ostvarivanje tog cilja, i u tom smislu **Programom**

pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2025-2026 definisani su i najvažniji zadaci vezani za ovaj prioritet koji se, između ostalog, odnose i na donošenje ovog zakona.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Postoji obaveza donošenja Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, i nema drugih opcija za ispunjenje cilja.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima usvojen je 2008. godine, i do sada je bio predmet dvaju izmjena i dopuna koje su izvršene 2013. i 2019. godine. Sa tog aspekta, pored ostalog, nameće se potreba izrade inoviranog zakonskog rješenja koje treba da omogući efikasno postupanje nadležnih organa i da riješi probleme i izazove u praksi koji su identifikovani tokom godina primjene, u periodu od donošenja osnovnog zakona i njegovih izmjena do danas.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći se postiže bolja funkcionalnost ukupnog sistema međunarodne pravne pomoći, čija je svrha, između ostalog, da doprinese efikasnosti pravosudnog i krivično-pravnog sistema, imajući u vidu da je međunarodna saradnja i međunarodna pravna pomoć u značajnom broju istraga i krivičnih postupaka od odlučujućeg značaja za donošenje zakonitih i blagovremenih odluka pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona.

Posebna pažnja posvećena pitanju izručenja okrivljenih i osuđenih lica, odnosno ekstradicije, u odnosu na ekstradicioni postupak koji se, pred nadležnim sudovima i Ministarstvom pravde sprovodi po zahtjevu stranih zemalja (tzv. pasivna ekstradicija). Zakon u tom pravcu reguliše ključne aspekte ekstradicionog postupka pred nadležnim sudovima sa ciljem definisanja rješenja koja će omogućiti skraćivanje postupka odlučivanja i time njegovo ubrzanje i efektivnost. Istovremeno je cilj da se postigne viši nivo efikasnosti samog postupka i njegovo kraće trajanje, a time i ukupno kraće trajanje ekstradicionog pritvora, što je u skladu sa međunarodnim standardima, kako u pogledu efikasnosti sprovođenja izručenja, tako i bolje zaštite ljudskih prava i sloboda.

Ovim zakonom je dodatno regulisano i pitanje primjene instituta pojednostavljenog izručenja odnosno skraćenog postupka, u skladu sa Trećim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, posebno u dijelu davanja saglasnosti od strane okrivljenog koji je subjekt ekstradicije te postupanja suda u tim situacijama. Dodatno, propisano je da sud u slučaju pojednostavljenog postupka može odložiti izručenje kada je u toku krivični postupak pred domaćim sudom protiv lica koje je pristalo na pojednostavljeni postupak, ili usljed činjenice da se to lice nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori. Takođe se unaprijeđuje regulisanje primjene načela specijalnosti u skladu sa Četvrtim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.

Zakonom se uvodi i novina kroz član 46 kojim se posebno izdvaja i propisuje spontana razmjena informacija odnosno podataka, čime se ovaj zakon usklađuje sa Drugim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o računarskom kriminalu i Drugim dodatnim protokolom uz Evropsku konvenciju o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, imajući u vidu da se primjena ovog instituta na globalnom nivou pokazala kao odlično sredstvo u prekograničnoj saradnji i borbi protiv najtežih oblika kriminala. Ovim se reguliše pitanje spontane razmjene podataka između nadležnih organa, odnosno jednostranog dostavljanja ili prijema podataka i informacija za potrebe istraga odnosno krivičnog

gonjenja u Crnoj Gori odnosno drugim državama, te se u tom smislu ostvaruje direktna saradnja između istražnih organa.

Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Ne očekuje se stvaranje troškova donošenjem ovog propisa.

Propisom se ne utiče negativno na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda.

Za implementaciju ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Finansijska sredstva nisu obezbjeđena u budžetu za tekuću niti planirana u budžetu za narednu godinu budući da za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava.

Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Ministarstvo pravde je formiralo Radnu grupu za izradu Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koju su činili predstavnici Višeg suda u Podgorici, Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sprovedena je javna rasprava 11. avgusta 2025. godine, koja je trajala 30 dana. Tokom javne rasprave pristiglo je 8 komentara, od čega je nije bilo prihvaćenih komentara, djelimično je prihvaćen jedan, a nije prihvaćeno sedam komentara.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Za sprovođenje ovog zakona ne postoje potencijalne prepreke.

Mjere koje će biti preduzete tokom sprovođenja propisa da bi se ispunili ciljevi su prije svega promocija novih rješenja iz zakonskog teksta, te mogućnosti u pogledu primjene mehanizama koji su dio sistema međunarodne saradnje.

Ispunjenje postavljenih ciljeva mjeriće se u odnosu na broj predmeta međunarodne pravne pomoći odnosno zahtjeva za izručenje.

Za monitoring i evaluaciju propisa nadležno je Ministarstvo pravde.

Podgorica, 22.9.2025. godine



MINISTAR

mr. Bojan Božović



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/25-3140/2

3. oktobar 2025.

Za: MINISTARSTVO PRAVDE
ministru Bojanu Božoviću

Veza: Dopis br: 01-011/25-9619/5

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-011/25-9619/5 od 3. oktobra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu pravde;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MP-IU/PZ/25/10
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Blagoje Gledović tel: 020 407 509, e-mail: blagoje.gledovic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Čuković, tel: 020 407 569, e-mail: natasa.cukovic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	sudovi, tužilaštva	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
		☐ ispunjava u potpunosti
		☐ djelimično ispunjava
		☐ ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, 1. Planovi i potrebe, 1.2 Zakonodavni okvir, B) Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima	
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2025	
- Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Konvencija o međusobnom pružanju međunarodne pravne pomoći (ETS. 30) Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o pružanju međunarodne pravne pomoći (ETS.182) Konvencija o ekstradiciji (ETS br. 30) Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o ekstradiciji (ETS br. 98) Treći dodatni protokol uz konvenciju o ekstradiciji (ETS.209) Četvrti dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji (ETS.212) Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o računarskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza (ETS 212)	European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS. 30) Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS.182) European Convention on Extradition (ETS.30) Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (ETS.98) Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition (ETS. 209) Fourth Additional Protocol to the European Convention on Extradition (ETS. 212) Second Additional Protocol to the Cybercrime Convention on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence (CETS No. 224)
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori međunarodnog prava prevedeni su na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: 2. oktobar 2025. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-TU/PZ/25/10		MP-IU/PZ/25/10		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima		Proposal for the Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE				
Prilaz: 23.09.2025				
Org. jed	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijen.
01-	011	25-9619	8	

Broj: 02-307/25-1384/2

23. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO PRAVDE

Gospodin Bojan Božović, ministar

Predmet: Zahtjev za davanje mišljenja o stavu predlagača da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) u odnosu na Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Uvaženi gospodine Božoviću,

U vezi s Vašim dopisom br. 01-011/25-9619/7 od 22. 09. 2025. godine, u kom ste zatražili naše mišljenje o stavu da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) za Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, i nakon uvida u tekst predmetnog dokumenta, obavještavamo Vas da **nemamo primjedbi**. S tim u vezi, **ukazujemo da u pripremi navedenog Predloga zakona nije potrebno vršiti PSD**.

S uvažavanjem,


GENERALNI SEKRETAR VLADE
Dragoljub Nikolić



Crna Gora
Agencija za sprečavanje korupcije

Broj: 04-03-2444/2-21

Datum: 24.09.2025. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
Blagoje Gledović, generalni direktor

Poštovani gospodine Gledoviću,

Ministarstvo pravde dostavilo je Agenciji za sprečavanje korupcije 22. septembra 2025. godine, (Vaš broj: 01-011/25-9619/6) Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, u skladu sa članom 33a Poslovnika Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 48/17, 62/18 i 121/23).

Predlagač zakona – Ministarstvo pravde u svom aktu broj 01-011/25-9619/6 od 22. septembra 2025. godine, ukazalo je da nije sprovelo preliminarnu kontrolu na rizike od korupcije, zbog postojanja jasno definisanih i višestrukih mehanizama kontrole u navedenom Predolu zakona.

Agencija za sprečavanje korupcije analizirala je predmetni Predlog zakona te s tim u vezi, Agencija nema primjedbi iz okvira svoje nadležnosti na Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

VD DIREKTORA
Dušan Drakić